

WORCESTER NNUFONOM AKADEE

Nnufonom ye anamontuo bi a eye fe, na wobetumi ahia mmoa mmerε a woreko w'anim no.
Se wo ne nnipa a wogyε wɔn di kasa a ebetumi aboa!
Ko akadee a y'atwere wɔ aseε ho no:

WORCESTER WIC & BABY CAFE

Nnufonom ho Mmoa a Mfεfoɔ de ma a WIC Di Anim

WIC Ayεfoɔ nkoa na ebetumi anya bi

Dwoada-Efiada 8:30 AM-5:00 PM

Yεsrε frε Shaira Lavandier wɔ 774-303-0272 so

Baby Café

Obiara tumi ba bi 26 Queen St. Ground floor, Conference Room 1

Ebenada 10 AM-12 PM wo ne Latina adwumayeni a ɔka kasa ahodoɔ bedi nhyiamu

Efiada 10 AM-12 PM se wo ne Latina adwumayeni a ɔka kasa ahodoɔ bedi nhyiamu anaa se wobeyε Zoom.

Dwoada 10 AM-12 PM wɔ Zoom **so wɔ Spaniafo kasa mu**

Zoom nhyiamu ID dema obiara: 99590327366

3rd Trimester Breastfeeding 101 Yawoada Adesua 10 AM-12 PM

Se wo ankasa beba a

SAINT VINCENT'S AYARESABEA

Nnufoma Ahomatrofoɔ

Wobetumi afre wɔ tetefon so: Frε 508-363-7499

Gya Voicemail na Nnufoma ho nimdefoɔ besan afre wo

UMASS MEMORIAL MEDICAL CENTER

Intanet so Mmoakuo ma Nnufonom


Wukuada 3pm-4pm

Frε 508-334-6455 fa twere wo din, wohia email a eye adwuma na wode aba bi

*****Dema Awofoɔ a Wɔawo Nea Edi Kan a wɔn mma no enni afe*****

Nnufonom Ahomatrofoɔ

Wobetumi afre wɔ tetefon so: Frε 508-334-6455



NUUFONOM AKADEΞ AHODOJ WJ INTANET SO

NUUFOMA NE BABY CAFΞS MMOAKUO AHODOJ WJ INTANET SO

Dwoada-Efiada wj mmerΞ ahodoj
Hwe akuo no mmerΞ no ne zoom link ahodoj:
<https://cutt.ly/bf-groups>



TELE-HEALTH Ahomatrofoj

Ξwaj h3 nna 7 nnaw3twe biara
FrΞ 857-301-8259 anaa email
breastfeedingboston@gmail.com



ZIP MILK

Hwehwe nnufonom mmoa afofor3 bi
abere a wobeka www.zipmilk.org na
fa wo sip koode hye mu



MASSACHUSETTS NUUFONOM NKABOMKUO

<https://massbreastfeeding.org>

